

1. PODACI O DAVAOCU USLUGE:

Sparkasse Bank dd BiH
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200128200006
Broj računa: 1990000000000023

VRSTA PONUDE:

STANDARDNA PONUDA

2. OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA / ZNAČAJKI KREDITNOG PROIZVODA:

Vrsta usluge:	Gotovinski kredit na bankomatu (ATM-u)
Kratak opis proizvoda:	Gotovinski kredit na ATM-u predstavlja iznos sredstava (revolving kredita) koji se odobrava klijentu, korisniku tekućeg računa sa redovnim primanjima, za isplatu gotovine na bankomatima s otplatom na 3, 6, 9 ili 12 rata uz jednokratnu naknadu ovisno o broju rata.

Ukupan iznos kredita/ odobrenog limita (u KM):	minimalno 300 KM a maksimalno 4.000 KM
--	--

Oznaka da li se primjenjuje valutna klauzula i u kojoj valuti:	Nije primjenjivo
--	------------------

Korištenje odobrenog limita: (pod uslovom da su obezbjeđeni svi instrumenti osiguranja povrata kredita zadovoljavajući za kreditora)	Ne kasnije od 60 dana od dana potpisa Ugovora o kreditu.
---	--

Trajanje ugovora (u godinama):	F BiH: Godinu dana uz mogućnost automatskog produženja na dodatne periode od po godinu dana (prema uslovima iz ugovora). RS: Dvije godine uz mogućnost produženja na dodatni period (prema uslovima iz ugovora).
--------------------------------	---

Dospijeće rata za uplatu:	Korisnik je dužan redovno mjesečno vraćati Kreditoru povučena sredstva, odnosno pripadajućeg iznosa rate/e jednokratno ili višekratno povučenih kreditnih sredstava, najkasnije do 20-og u mjesecu, za sve transakcije obavljene u prethodnim periodima. Otplata rata podignutih kredita na bankomatu obavlja se automatskim zaduženjem raspoloživog stanja tekućeg računa korisnika.
---------------------------	---

Način korištenja limita za gotovinske kredite:	Limit za gotovinske kredite koristi se isključivo na bankomatima Sparkasse Bank uz Visa electron ili Maestro club debitnu karticu Banke odabirom željenog iznosa i broja rata na bankomatu. Korištenje kredita na bankomatu u smislu kombinacije iznosa i roka otplate uslovljeno je "otplatom kapacitetom" tj. raspoloživim iznosom do 1/2 primanja, a koji se utvrđuje u momentu odobravanja limita.
--	--

Korištenje limita na bankomatu:	Iznos limita:	4000	Broj rata:	12	naknada:	5
Naknada za podizanje kredita:	240					
Naknada za izvod CRK (u KM): (ne naplaćuje se ukoliko je kreditni zahtjev odbijen)	1					
Nominalna kamatna stopa	0%					
Iznos rate (KM)	333.33					
Dospijeće 20. idućeg mjeseca	333.33					
Troškovi mjenice:	5.00					
Ostali troškovi (npr. trošak ovjere administrativne zabrane):	8.00					
Ukupno naknade i troškovi:	259.00					
Efektivna kamatna stopa (godisnje):	12.81%					
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati dobijen primjenom navedene EKS uz uslov da je cjelokupan iznos kredita povučen odmah i u cjelosti (KM).	Nije primjenljivo					
Obaveza zaključenja ugovora o sporednim uslugama:	Otvoren tekući račun za prijem redovnih primanja u minimalnom trajanju od 3 mjeseca te posjedovanje debitne kartice Banke.					

Instrumenti obezbjeđenja potraživanja:	Bez jemaca Ovjerena saglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja za sve učesnike u kreditnom odnosu Jedna (1) bjanco mjenica koju izdaje tražitelj kredita, a potpisuju svi sudionici kreditnog odnosa, te mjenično ovlaštenje
--	--

3. TROŠKOVI KORIŠTENJA GOTOVINSKIH KREDITA NA BANKOMATU:

Naknada za podizanje kredita na bankomatu:	FIKSNA (jednokratno po transakciji/ podizanju kredita na bankomatu) naknada za podizanje kredita na bankomatu na 3 rate - 3,5% od iznosa transakcije/kredita naknada za podizanje kredita na bankomatu na 6 rata - 4,5% od iznosa transakcije/kredita naknada za podizanje kredita na bankomatu na 9 rata - 5,5% od iznosa transakcije/kredita naknada za podizanje kredita na bankomatu na 12 rata - 6,0% od iznosa
Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije/uplate i isplate: (da li je trošak fiksni ili promjenljiv i uslovi izmjene)	Fiksni mjesečni trošak naknade za vođenje tekućeg računa 2,50 KM odnosno bez naknade za korisnike XS, S, M, L i VIP Paketa. Fiksna naknada za godišnju članarinu za debitnu karticu 5 KM
Troškovi sredstva otplate duga po gotovinskim kreditima: (u zavisnosti za koji se klijent odlučio): (da li je trošak fiksni/promjenljiv i uslovi izmjene)	Troškovi ovjere administrativne zabrane 2,00 KM
Ostali troškovi koji proizilaze iz ugovora: (ukoliko nema dodatnih troškova navesti: "Nije primjenljivo")	Naknada za obradu gotovinskog kredita u iznosu 5,00KM
Obaveza korištenja usluga notara:	Moguća ukoliko se ovjera saglasnosti o pljenidbi dijela primanja/plate vrši kod notara.

U slučaju kašnjenja u ispunjenju obaveza:	
Druge naknade koje se plaćaju u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza:	Ne

4. OSTALI PRAVNI ASPEKTI:

Pravo korisnika na odustajanje od ugovora uz uslove i način odustajanja te visina troškova u vezi odustajanja od ugovora:	Korisnici sa područja FBiH: Banka ne može korisniku staviti kreditna sredstva na raspolaganje prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora, osim ako korisnik izričito zahtjeva da mu se sredstva stave na raspolaganje u kraćem roku. Korisnik kredita ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 (četnaest) dana od dana zaključenja ugovora. Korisnici sa područja RS-a: Banka ne može korisniku staviti kreditna sredstva na raspolaganje prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora, osim ako korisnik izričito zahtjeva da mu se sredstva stave na raspolaganje u kraćem roku. Korisnik ima pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora isključivo ako kreditna sredstva nije počeo koristiti odnosno ukoliko mu u kraćem roku, na izričit zahtjev, sredstva nisu isplaćena. O odustanku od ugovora Korisnik je dužan obavijestiti kreditora u pisanoj formi u gore navedenom roku. U slučaju odustanka korisnika od ugovora kreditor od korisnika ima pravo naplatiti obračunatu naknadu za obradu zahtjeva za izdavanje kartice.
Korisnik ima pravo na obavijest o rezultatima uvida u baze podataka koji se odnose na procjenu njegove kreditne sposobnosti:	Korisnik ima pravo uvida u podatke Centralnog registra kredita koji su vezani isključivo za ličnost korisnika, ako je za pretragu Centralnog registra kredita dao pisanu saglasnost.
Pravo na besplatan primjerak nacrtu ugovora:	Korisnik ima pravo na besplatan primjerak nacrtu ugovora osim ukoliko Banka ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu
Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza:	Pravo Kreditora da oblokira limit za dalje korištenje i proglasi cjelokupni dug dospjelim (30 dana kašnjenja); pokrene instrumente obezbjeđenja uz prethodne pisane opomene i obavijesti svim sudionicima u kredinom procesu; pokrene odgovarajuće postupke radi naplate potraživanja.
Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza:	U slučaju pokretanja sudskog postupka, u svrhu namirenja potraživanja, Banka ima pravo na dospjela a neizmirena potraživanja zahtijevati i zateznu zakonsku kamatu. Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa važećim zakonom koji reguliše visinu stope zatezne kamate (primjenjivim na području entiteta) te na dan izdavanja ovog informacionog lista visina zakonske zatezne kamate iznosi: Propuštanje izmirenja obaveza može dovesti do prinudne naplate obaveza uključujući i pokretanje sudskog postupka. U FBiH: U slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza Banka, na dospjele a neizmirene obaveze, ima pravo obračunati i naplatiti uvećanu ugovornu kamatu (kamatu po dospjeću) po stopi koja je za 6 procentnih poena, na godišnjem nivou, veća od redovne/ugovorene kamatne stope. U RS-u: U slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza Banka, na dospjele a neizmirene obaveze, ima pravo obračunati i naplatiti zakonsku zateznu kamatu. Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati i ista se na dan izdavanja ovog informacionog lista obračunava po stopi od 0,03% dnevno. Visina zakonske zatezne kamate se može izmijeniti ukoliko se izmjeni zakon koji je uređuje. U slučaju izmjene visine zakonske zatezne kamate Banka je ovlaštena na potraživanja primijeniti izmijenjenu zakonsku zateznu kamatu na način kako to zakonom bude propisano.
Informacija o redoslijedu i načinu izmirenja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja:	Banka je ovlaštena naplatu svih obaveza po osnovu dospjele glavnice i kamata vršiti redoslijedom i na sljedeći način: -putem saglasnosti o zapljeni stalnih novčanih primanja Korisnika kredita i Sudužnika (ukoliko Sudužnik postoji); -iz oročenog namjenskog depozita koji je instrumenta osiguranja kredita (ukoliko isti postoji); -iz novčanih sredstava koja se nalaze na računima Korisnika kredita i Sudužnika (ukoliko Sudužnik postoji); -iz novčanih sredstava koja se nalaze na računima Jemca/Jemaca (ukoliko isti postoje); -putem saglasnosti o zapljeni stalnih novčanih primanja Jemca/Jemaca (ukoliko isti postoje); -sudskim putem od Korisnika, Sudužnika (ukoliko postoji) i/ili Jemca (ukoliko postoji) te založnog dužnika (ukoliko je instrument osiguranja naplate potraživanja založno pravo na nekretninama, pokretnim stvarima i/ili pravima) uključujući i naplatu sudskim putem temeljem mjenica koje služe kao instrument osiguranja naplate potraživanja; -isplatom osiguranog iznosa po polisi osiguranja ukoliko je ista vinkulirana u korist Kreditora kao instrument obezbjeđenja te ukoliko je nastupio osigurani slučaj. Moment isplate osiguranog iznosa Kreditoru iz vinkulirane police osiguranja zavisi isključivo od momenta nastupanja osiguranog slučaja. Iz navedenog razloga isplata osiguranog iznosa iz vinkulirane police, po redoslijedu naplate, može uslijediti prije ili poslije bilo kojeg, gore navedenog, postupka naplate. Banka može pokrenuti po redoslijedu naredni postupak naplate potraživanja ukoliko je prethodni postupak bio bezuspešan i nije doveo do izmirenja dospjelog duga. Kod ugovora zaključenih u F BiH, Banka je ovlaštena pokrenuti naredni postupak i uz prethodno pokrenuti postupak (sve do naplate cjelokupnog potraživanja) .
Depozit kao instrument obezbjeđenja	Depozit može biti sredstvo obezbjeđenja u visini 105% od traženog limita. Ukoliko je depozit sredstvo obezbjeđenja postoji mogućnost prebijanja depozita i kredita po kreditnoj kartici pri prijevremenoj otplati kredita u skladu sa uslovima iz ugovora o kreditu i uslovima iz ugovora o namjenski oročenom depozitu te u skladu sa važećim propisima.
Period u kojem kreditora obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu:	3 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu.

U _____ dana _____ godine

Standardni informacioni list izdao/la:

Standardni informacioni list preuzeo/la:

(ime, prezime)